



Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj

5 - 0419334 / 003

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**D.O.O. "DOMEN" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE -
PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 08.02.2008 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 08.02.2008

primio
Milutin Bošković
08.02.2008

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0419334 / 003**

Datum registracije promjene: **08.02.2008**
Sjedište uprave društva **UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.130 PODGORICA**
Adresa za prijem službene pošte: **UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.130 PODGORICA**
Šifra djelatnosti: **72200 Pružanje saveta, izrada kompjut. programa**
Datum donošenja osnivačkog akta: **17.10.2007**
Datum donošenja Statuta: **17.10.2007** Datum promjena Statuta: **04.02.2008**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **D.O.O. "ME - NET" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE -
PODGORICA**
Adresa: **UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR. 130 PODGORICA**
Matični broj ili br. pasoša: **02683687**

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ime i prezime: **PREDRAG LEŠIĆ**

Adresa: [REDACTED]

Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **PREDRAG LEŠIĆ**

Adresa: [REDACTED]

Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **"GODADDY COM. INC" - ARIZONA - SAD**

Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

5 - 0419334 / 003

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*

Naziv: **"AFILIAS LIMITED" - DUBLIN - IRSKA**

Matični

M.P.

Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
**DRUSTVO SA
OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2
Прийма-акт
Датум 08.02.2008
Прегледано дана
Број: 6А
101146

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [X]

1. Naziv društva	DOO "DOMEN" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE PODGORICA		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donosenja osnivačkog akta: 17.10.2007.god. Datum promjena akta: 04.02.2008.god.		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta: 17.10.2007.god.	Datum promjena statuta: 04.02.2008.god.	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAC ☒ [X] CLAN DRUSTVA ☐ [] CLAN ODBORA ☐ [] DIREKTORA ☐ [] MENADZER ☐ [] (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC ☒ [X] CLAN DRUSTVA ☐ [] CLAN ODBORA ☐ [] DIREKTORA ☐ [] MENADZER ☐ [] (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC ☒ [X] CLAN DRUSTVA ☐ [] CLAN ODBORA ☐ [] DIREKTORA ☐ [] MENADZER ☐ [] (naznaciti odgovarajuće)
1) licno ime /naziv	1.Ime/naziv DOO „ME-NET” Podgorica	1.Ime/naziv GODADDY.COM.INC	1.Ime/naziv AFILIAS LIMITED
2) adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste Ul.oktobarske revolucije br. 130, Podgorica	2.Adresa/sjediste 14455 N HAYDEN RD 226 SCOTTSDALE, AZ 85260 SAD	2.Adresa/sjediste Office 110, 52 Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24 IRSKA
3) prethodno ime (u slucaju da je doslo do promjene)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)
4) maticni broj ili broj pasosa	4.Maticni broj ili broj pasosa: 02683687	4.Maticni broj ili broj pasosa: 0796928-7	4.Maticni broj ili broj pasosa: 338901
5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
6) državljanstvo člana odbora direktora	6.Državljanstvo člana odbora direktora:	6.Državljanstvo člana odbora direktora:	6.Državljanstvo člana odbora direktora:
7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
8) mjesto registracije tih društava	8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
9) pristanak na imenovanje	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće)
1. Ime/naziv	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv
2. Adresa/sjediste	2. Adresa/sjediste	2. Adresa/sjediste
3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
4. Matični broj ili broj pasosa:	4. Matični broj ili broj pasosa:	4. Matični broj ili broj pasosa:
5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:
7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjedište društva	UI.Oktobarske Revolucije br.130 , Podgorica
6. Adresa za prijem službene poste	UI.Oktobarske Revolucije br.130 . Podgorica
7. Sifra djelatnosti	72200 Pružanje savjeta, i izrada kompjuterskih programa
8. Rok na koji je društvo osnovano	NEOGRANIČENO
9. Lično ime i MB izvršnog direktora	Predrag Lešić  <i>Predrag Lešić</i>
10. Imena osoba ovlaštenih da zastupaju društvo (naznačiti da li je zastupnik ovlašten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	Predrag Lešić..... je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [x] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće) Direktor..... je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće) Direktorisu ovlašteni da djeluju POJEDINACNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)
11. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	Predrag Lešić  <i>Predrag Lešić</i>
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCC



Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 104520
Datum: 08.02.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 08.02.2008, pod registarskim brojem 5-0419334/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva D.O.O. "DOMEN" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE - PODGORICA. Dana 04.02.2008.g. vrši se promjena Statuta usled pristupanja osnivača i to "GODADDY COM. INC" iz Arizone i "AFILIAS LIMITED" iz Dablina Irska. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

08.02.08
M

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

AFILIAS LIMITED

POTVRDA SLUŽBENIKA

Dolje potpisani, u svojstvu Pomoćnika Sekretara Afilias Limited/a, ovim potvrđuje sledeće:

1. Na propisno sazvanom sastanku Upravnog Odbora ("Odbor") Afilias Limited-a, Irske kompanije ograničene dionicama ("Kompanija"), održanog 24. Januara 2008 godine, Odbor je Kompaniji jednoglasno odobrio kupovinu 36.85 procenata vlasničkog interesa u doMEn doo, kompaniji osnovanoj po zakonima Crne Gore, iz ME-net.
2. Odbor je dalje ovlastio sledeće osobe da preduzmu sve radnje i riješe sva dokumenta u ime Afilias-a koja su potrebna ili prikladna da bi se kompletirala kupovina takvog interesa u doMEn doo. To su: Phillip Grabensee; Hal Lubsen; Scott Hemphill; Roland LaPlante i Steven Pack.

NA OSNOVU ČEGA, dolje potpisani izdaje ovu potvrdu, 24. Januara, 2008 godine.

Steven B. Pack
Pomoćnik Sekretara
Afilias Limited

Zakletva položena u mom prisustvu
24. Januara 2008 godine

Javni bilježnik

PEČAT

Pečat za ovjeru
Marcia M. Williams, Javni Bilježnik
Warminster, Bucks County
Moje ovlaštenje ističe 3. Marta, 2011
Identifikaciona isprava bilježnika #
1197158

Sjedište društva: pr

"Ja, Samanta Tošković, stalni sudski tumač za engleski jezik, imenovana rješenjem Ministarstva pravde br. 15/97, ovim potvrđujem da je prevod ovog teksta vjerodostojan originalu koji je izdat na engleskom jeziku."
Podgorica, 30.01.2008



AFILIAS LIMITED


OFFICER'S CERTIFICATE

The Undersigned, in his capacity as Assistant Secretary of Afilias Limited, does hereby certify as follows:

1. At a duly-called meeting of the Board of Directors (the "Board") of Afilias Limited, an Irish company limited by shares (the "Company"), held on 24 January 2008, the Board, by unanimous vote, approved the acquisition by the Company of a 36.85 percent ownership interest in doMEEn doo, a company formed under the laws of Montenegro, from ME-net.

2. The Board further authorized the following persons to take all actions, and execute all documents, on behalf of Afilias necessary or convenient to complete the acquisition of such interest in doMEEn doo: Philipp Grabensee; Hal Lubsen; Scott Hemphill; Roland LaPlante and Steven Pack

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has executed this certificate on the 24th day of January, 2008.


Steven B. Pack
Assistant Secretary
Afilias Limited

Sworn to before me this
24th day of January 2008


Notary Public

SEAL

NOTARIAL SEAL
MARCIA M. WILLIAMS, Notary Public
Warminster, Bucks County
My Commission Expires March 3, 2011
Notary ID #1197158

06.02.2006. Država Arizona – Sistem javnog pristupa
12:44
Broj dosijea: - 0796928-7
Naziv korporacije: GODADDY.COM, INC.

Adresa sjedišta 14455 N HAYDEN RD #226	Druga Adresa
SCOTTSDALE, AZ 85260	
Agent: BARB RECHTERMAN	Država: ARIZONA
	Okrug: MARIKOPA
	Tip korporacije: poslovna
SCOTTSDALE, AZ 85260	Posljednji izvještaj o poslovanju
Posljednji put ažurirani podaci o agentu:	primljen:
06.01.2004.	decembar 2005
Tip djelatnosti:	Datum unosa u izvještaju o poslovanju:
TEHNOLOGIJA (KOMPJUTERI)	23.11.2005
	Naredni izvještaj treba predati:
	13.12.2006

Dodatne informacije o korporaciji

Vraćen izvještaj o poslovanju:	Šifra vraćenog izvještaja o poslovanju:	Datum prvobitnog objavljivanja:
Datum spajanja:		11.03.1997.
Amandman: 26.01.2006	Odricanje spajanja:	Objavljivanje spajanja:
Tip amandmana:	Odricanje amandmana:	Objavljivanje amandmana:
PROMJENA IMENA		
Produženje:	Datum produženja	Objelodanjivanje:
Dis/with:	Dis/with datum:	Obnovljeno:
Prethodna godina	Prethodna fiskalna:	Posebno:
Rcorganizacija	Opozivanje:	Fiskalno:
Reorganizacija	Opozivanje:	Datum poslanog izvještaja o poslovanju
Status	Datum statusa:	21.09.2005
Stečaj korporacije	Prestao stečaj	Ističe:

Komentar: _____

Pravo ime:


Izmjene u korporaciji

IZMIJENJENO SA
GO DADDY SOFTWARE INC.
26.01.2006
IZMIJENJENO SA
JOMAX TECHNOLOGIES INC.
20.07.1999.
IZMIJENJENO SA
JOMAX TECHNOLOGIES, INC.
22.04.1998.
IZMIJENJENO SA
JOMAX TECHNOLOGIES, INC.
16.06.1997.



Ja, Jelena Pralas, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Odlukom Ministarstva pravde Br. 01-438/00 ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjerni prevod originalnog dokumenta izdatog na engleskom jeziku.

No. 281207
Podgorica, 11.12.2007.



Jelena Pralas

02/06/2006

State of Arizona Public Access System

12:44 PM

File Number: -0796928-7

Corp. Name: GODADDY.COM, INC.

Domestic Address
14455 N HAYDEN RD #226

Second Address

SCOTTSDALE, AZ 85260

Agent: BARB RECHTERMAN
Status: APPOINTED 08/16/2000
Mailing Address:
14455 N HAYDEN RD #226

SCOTTSDALE, AZ 85260

Agent Last Updated: 01/06/2004

Business Type: TECHNOLOGY (COMPUTERS)

Domicile: ARIZONA
County: MARICOPA
Corporation Type: BUSINESS
Life Period: PERPETUAL
Incorporation Date: 01/13/1997
Approval Date: 01/20/1997
Last A/R Received: 12 / 2005
Date A/R Entered: 11/23/2005
Next Report Due: 12/13/2006

Additional Corporate Information

A/R Returned:	A/R Ret Code:	Orig Pub Date: 03/11/1997
Merger Date:	Merger Waiver:	Merger Pub:
Amendment: 01/26/2006	Amend Waiver:	Amend Pub:
Amendment Type: NAME CHANGE		Disclosure:
Extension:	Extens Date:	Renewed:
Dis/With:	Dis/With Date:	Special:
Previous Year:	Prev Fiscal:	Fiscal:
Reinstatement:	Revocation:	
Reinstatement:	Revocation:	Date A/R Sent: 09/21/2005
Status:	Status Date:	
Bankrupt Corp:	Bankrupt Off:	Expiration:
Comment:		

True Name:

Changes to Corporation

CHANGED FROM
GO DADDY SOFTWARE, INC.
ON 01/26/2006

CHANGED FROM
JOMAX TECHNOLOGIES INC.
ON 07/20/1999

CHANGED FROM
JOMAX TECHNOLOGIES, INC.
ON 04/22/1998

CHANGED FROM
JOMAX TECHNOLOGY INC.
ON 06/16/1997

Na osnovu čl. 68 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02) i Odluke o osnivanju. Osnivači Društva „DOMEN“ d.o.o. – Podgorica (u daljem tekstu Društvo) dana 04.02.2008.godine, donose:

STATUT

„DOMEN“

**DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PODGORICA**

Član 1.

„DOMEN“ d.o.o. – PODGORICA je društvo sa ograničenom odgovornošću u kojem je osnovni kapital utvrđen i usplaćen, a koje su osnovali osnivači:

1. **DOO „ME-NET“**, Podgorica, Ul. Oktobarske revolucije br. 130, matični broj 02683687 koje zastupa osnivač Oleg Obradović
2. **GODADDY.COM.INC**, [REDACTED]
3. **AFILIAS LIMITED**, [REDACTED]

OPŠTE ODREDBE

Član 2.

Ovim statutom reguliše se:

- Firma, sjedište, pečat i štambilj
- Osnovni kapital
- Prijem novih Članova
- Naknadni unos imovine i stvari u Društvo
- Djelatnost Društva
- Poslovna politika, upravljanje i zastupanje
- Planiranje
- Poslovne knjige
- Ukupni prihodi i troškovi poslovanja
- Rad i radni odnosi
- Kontrola aktivnosti Društva
- Poslovna tajna
- Knjiga odluka
- Prava, obaveze i odgovornost Osnivača prema preduzeću i preduzeća prema osnivaču
- Organi društva
- Osnivači
- Zaštita životne sredine
- Normativni akti Društva
- Nadležno pravo
- Prestanak Društva
- Završne odredbe

Član 3.

Osnivači organizuju Društvo na neodređeno vrijeme, koje će trajati sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje djelatnosti.

Društvo se upisuje u centralni registar kod privrednog suda u Podgorici.

Društvo će biti prijavljeno kod Fonda za penzijsko-invalidskog osiguranja-područna jedinica Podgorica.

FIRMA, SJEDIŠTE, PEČAT I ŠTAMBILJ

Firma

Član 4.

Puni naziv Društva je: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE „DOMEN“ DOO PODGORICA

Skraćeni naziv je: „DOMEN“ DOO PODGORICA.

Osnivači mogu donijeti odluku o promjeni imena firme.

Promjena imena prijavljuje se registarskom sudu.

Društvo će koristiti puni i skraćeni naziv firme zavisno od potrebe.

Sjedište

Član 5.

Sjedište Društva je: Ul.Oktobarske revolucije 130, Podgorica

Odluku o promjeni sjedišta mogu donijeti Osnivači.

Odluka se donosi u pismenoj formi.

Promjena sjedišta firme prijavljuje se sudu u kom je izvršen upis Društva.

Pečat

Član 6.

Društvo ima pečat.

Pečat je okruglog oblika sa tekstom po obodu: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, d.o.o. Podgorica, a u sredini „doMEEn“ doo. U nazivu društva na pečatu, slova „do“ su mala, slova „ME“ su velika i slovo „n“ je malo.

Pečatom raspolaže izvršni direktor i lice koje ovlasti isti.

Štambilj

Član 7.

Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika sa tekstom po vrhu: „doMEEn“ d.o.o. Podgorica, u sredini je linija za upis broja iz protokola a pri dnu u lijevom uglu riječ „datum“ i linija u produžetku za upis datuma.

U nazivu društva na štambilju, slova „do“ su mala, slova „ME“ su velika i slovo „n“ je malo.

OSNOVNI KAPITAL I ULOZI:

Član 8.

Osnivački kapital Društva iznosi 1,00 eura.

Osnivači su vlasnici društva u sledećim procentima:

GODADDY.COM.INC-----	38,35%
AFILIAS LIMITED-----	36,85%
ME-NET DOO-----	24,80%

PRIJEM NOVIH ČLANOVA I LICA:**Član 9.**

Osnivači mogu donijeti odluku da prime nove osnivače i Članove Društva u skladu sa ovim Statutom. Osnivači donose odluku u pismenoj formi.

Osnivači i lica koja naknadno stupe u Društvo su Članovi Društva.

Odluka se donosi u pismenoj formi.

O pristupanju Osnivača ili lica Društvu, sastavlja se Ugovor u pismenoj formi, kojim se utvrđuju novi odnosi u Društvu.

Ugovor iz prethodnog stava prijavljuje se sudu kod kojeg je registrovano Društvo.

NAKNADNI UNOS IMOVINE I STVARI U DRUŠTVU:**Član 10.**

Ukoliko osnivači odluče da nabave za obavljanje djelatnosti Društva nepokretnu ili pokretnu imovinu i to urade i ocijene da su nastali novi odnosi, nabavka se prijavljuje registarskom sudu kao povećanje osnovnog kapitala.

Ako osnivači ocijene da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će se obezbjediti na sledeći način:

- Iz neraspoređene dobiti
- Iz kredita koji će osnivač obezbjediti preko poslovne banke
- Uplatom novčanih sredstava, koja ima karakter dopunske uplate

DJELATNOST DRUŠTVA:**Član 11.**

Sektor G	PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Podsektor GI	Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda

27101	Proizvodnja gvožđa
27330	Hladno oblikovanje profila
27412	Prerada plemenitih metala
27436	Prerada kalaja
27454	Prerada ostalih obojenih metala
28510	Obrada i prevlačenje metala
28520	Opšti mašinski radovi
28630	Proizvodnja brava i okova

Sektor G	PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Podsektor GJ	Proizvodnja mašina i uređaja, na drugom mestu nepomenuta

29230	Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim onih za domaćinstvo
29710	Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
29720	Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo

Podsektor GK	Proizvodnja električnih i optičkih uređaja
--------------	--

31100	Proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora
31200	Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i upravljačke opreme
33300	proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima

Sektor D Proizvodnja i snadbjevanje električnom energijom, gasom i vodom

- 40101 Proizvodnja hidroelektrične energije
- 40102 Proizvodnja termoelektrične energije
- 40106 Distribucija električne energije
- 40203 Distribucija gasa
- 40300 Proizvodnja i snadbjevanje parom i toplom vodom
- 41000 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Sektor Đ GRAĐEVINARSTVO

- 45110 Rušenje objekata; zemljani radovi
- 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 45210 Grubi građevinski i speč. Radovi
- 45220 Montaža krovnih konstrukcija
- 45230 Izgradnja saobraćajnica, pista i sl.
- 45240 Ost. Građevinski i specijalizovani radovi
- 45310 Postavljanje el. Instalacija i opreme
- 45340 Ostali instalacioni radovi
- 45410 Malterisanje
- 45420 Ugrada stolarije
- 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 45440 Bojenje i zastakljivanje
- 45450 Ostali završni radovi
- 45500 Iznajmljivanje građevinske opreme

Sektor E Trgovina na veliko i trgovina na malo, opravka motornih vozila, motocikala i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

- 50100 Prodaja motornih vozila
- 50200 Održavanje i opravka motornih vozila
- 50300 Prodaja dijelova, prbora za motorna vozila
- 50401 Prodaja motocikala, dijelova i pribora
- 50402 Održavanje i opravka motocikala
- 50500 Trgovina na malo motornim gorivima
- 51110 Posredovanje u prodaji poljop. Sirovina
- 51120 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala
- 51130 Posredovanje u prodaji građe i građ- materijala
- 51140 Posredovanje u prodaji mašina, brodova, aviona
- 51150 Posredovanje u prodaji namještaja i sl.
- 51160 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće i obuće
- 51170 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 51180 Posredovanje u specijalizovanoj prodaji
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 51210 Trgovina na veliko zrnavljem, sjemenjem, hranom
- 51220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem
- 51230 Trgovina na veliko živim životinjama
- 51240 Trgovina na veliko kožom
- 51250 Trgovina na veliko sirovim duvanom
- 51310 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 51320 Trgovina na veliko mesom, proizvodima od mesa
- 51330 Trgovina na veliko mlijekom, jajima i mastima
- 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
- 51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 51360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i sl.

51370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, začinima
 51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom
 51390 Trgovina na veliko ostalom hranom
 51410 Trgovina na veliko tekstilom
 51420 Trgovina na veliko odjećom i obućom
 51430 Trgovina na veliko radio, TV i dr. aparatima
 51440 Trgovina na veliko staklarijom, bojama i sl.
 51450 Trgovina na veliko toaletnim proizvodima
 51460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
 51470 Trgovina na veliko ost. proizvodima za domaće.
 51510 Trgovina na veliko gorivima
 51520 Trgovina na veliko metalima i rudama
 51530 Trgovina na veliko drvetom, građ. materijalom
 51540 Trgovina na veliko opremom za centralno grijanje
 51550 Trgovina na veliko hemijskom proizvodima
 51560 Trgovina na veliko ost. reprodukcijom mat.
 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
 51610 Trgovina na veliko mašinama za obradu metala
 51620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama
 51630 Trgovina na veliko mašinama za ind. tekstila
 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama
 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama
 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama
 51700 Ostala trgovina na veliko
 52110 Nespecijalizovana trgovina, pretežno sa hranom
 52120 Ostala trgovina na malo u prod. mješovite robe
 52220 Trgovina na malo mesima i proizvodima od mesa
 52230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i sl.
 52240 Trgovina na malo hlebom, kolačima, slatkišima
 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
 52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana
 52270 Ost. specijal.trgovina na malo hranom, pićima
 52330 Trgovina na malo toaletnim preparatima
 52410 Trgovina na malo tekstilom
 52420 Trgovina na malo odjećom
 52430 Trgovina na malo obućom, predmetima od kože
 52440 Trgovina na malo namještajem
 52450 Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo

52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i sl.
 52470 Trgovina na malo knjigama, pisaćim mat.
 52480 Ost. trgovina na malo u specijaliz. prod.
 52500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodav.
 52610 Trgovina na malo robom preko pošte
 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama
 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
 52721 Oправка radio i TV aparata
 52722 Oправка ost. el. aparata za domaćinstvo
 52740 Oправка, na drugom mestu nepomenuta

Sektor Ž HOTELI I RESTORANI

55110 Hoteli i moteli, s restoranom
 55120 Hoteli i moteli, bez restorana

55211 Dečja i omladinska odmarališta
55212 Planinski domovi i kuće
55220 Kampovi
55231 Radnička odmarališta
55232 Turistički smeštaj u domaćoj radinosti
55233 Ostali smeštaj za kraći boravak
55300 Restorani
55400 Barovi
55510 Kantine
55520 Katering

Sektor Z SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE

60211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
60230 Prevoz putnika u ost. drumskom saobraćaju
60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63110 Pretovar tereta
63120 Skladišta i stovarišta
63214 Usluge u drumskom saobraćaju
63300 Delatnost putničkih agencija i sl.
63400 Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju
64200 Telekomunikacije

Sektor J AKTIVNOSTI U VEZI SA NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE
AKTIVNOSTI

70110 Razvoj projekata o nekretninama
70120 Kupov. i prod. nekretnina, za sop. račun
70200 Iznajmljivanje nekretnina
70310 Agencije za nekretnine
71100 Iznajmljivane automobila

71210 Iznajmlj. ost. kopnenih saob. sredstava
71310 Iznajmlj. poljoprivrednih mašina, opreme
71320 Iznajmlj. mašina, opreme za gredjevin.
71330 Iznajmlj. kancelarijskih mašina, kompjut.
71340 Iznajmlj. ostalih mašina i opreme
71400 Iznajmlj. ost. predmeta za ličnu upot.
72100 Pružanje saveta u vezi s kompjuter. opremom

72200 Pružanje saveta, izrada kompjut. programa
72300 Obrada podataka
72400 Izgradnja baza podataka
72500 Održavanje, opravka kancel. i sl. mašina
72600 Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima
73105 istraživanje i razvoj u multidisc. naukama
73109 Istraživanje i razvoj u ost. prir. naukama
73202 Istraživanje i razvoj u humanist. naukama
74120 Računovodstveni, poslovi kontrole i sl.
74130 Istraživ. tržišta i ispit. javnog mjenja
74140 Konsalting i menadžment poslovi
74150 Holding poslovi
74201 Prostorno planiranje
74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74402 Ostale usluge reklame i propagande
74203 Inženjering
74840 Ostale poslovne aktivnosti, nepomenute

Član 12.

Pored djelatnosti navedenih u odredbi čl.11 ovog Statuta, Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to:

1. Prometom roba za koje je registrovano u unutrašnjem prometu;
2. Pružanjem usluga.
 - ❖ izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji
 - ❖ Usluge medjunarodnog transporta robe i putnika;
 - ❖ Ugostiteljske i turističke usluge;
 - ❖ Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga;
 - ❖ Istraživačko-razvojne i usluge pružanja informacija i znanja u privredi i nauci;
 - ❖ Ostalih usluga za koje je registrovano.

Član 13.

Poslove zastupanja i predstavljanja Društva i zaključivanja ugovora u spoljno-trgovinskom prometu vrši Izvršni direktor Društva.

Član 14.

Pretežna djelatnost društva je **72200** Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa

POSLOVNA POLITIKA, UPRAVLJANJE I ZASTUPANJE

Poslovna politika

Član 15.

Osnovu poslovne politike odredjuju Osnivači preko Odbora direktora.
Poslovnu politiku Osnivači će voditi u skladu sa važećim propisima i poslovnim moralom.
Osnivačima pripada ostvarena dobit, a snosi rizik poslovanja Društva do visine osnovnog uloga.

Upravljanje

Član 16.

Društvom upravlja Odbor direktora koga imenuju Osnivači, u kome Direktori donose odluke prostom većinom glasova pod uslovom da je za precizirane stavke koje slijede, a koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta, potrebna jednoglasna saglasnost svih članova Odbora direktora i svih Osnivača:

- A. Bilo kakvo povećanje ili smanjenje udjela kapitala bilo kog od Osnivača Društva,
- B. Prenos bilo kakvog vlasničkog udjela u Društvu,
- C. Postavljanje Izvršnog direktora Društva na osnovu predloga Osnivača ME-net DOO (iako će se smjena Izvršnog direktora obavljati prostom većinom glasova Odbora direktora);
- D. Raspuštanje ili likvidacija Društva;
- E. Bilo kakve promjene Ugovora o Agentu registracije domena ".me" između Društva i Vlade Crne Gore.

- F. Spajanje sa drugim kompanijama ili bilo koje druge poslovne transakcije sa kapitalom.
- G. Prodaju imovine čija vrijednost je veća od 50.000 €.

Član 16.1

Zatim, Osnivači se slažu kako slijedi:

- A. Na kraju svake kalendarske godine, profit Društva raspoloživ za raspodjelu, osim za saldo obrtnog kapitala od 100.000 €, će se podijeliti Osnivačima, osim ukoliko se Osnivači jednoglasno ne dogovore drugačije.
- B. Društvom će upravljati Odbor direktora koji se sastoji od tri (3) člana. Svaki od Osnivača će imati pravo da imenuje jednog (1) člana Odbora direktora. Osnivač koji imenuje datog Direktora će imati kompletnu kontrolu nad tim mjestom Odbora direktora i imaće u svakom trenutku pravo da smijeni, zamijeni, imenuje ili ponovo imenuje osobu koja će biti na tom mjestu. Svake godine, Direktori će izabrati Predsjednika Odbora direktora između 3 Direktora.
- C. U pogledu ugovora u kojima Društvo teži da postane strana:
 - 1. Ukoliko je ugovor na vrijednost manju od 5.000 €, Izvršni direktor će imati ovlaštenje da potpiše takav ugovor u odsustvu suprotnih instrukcija Odbora direktora;
 - 2. Ukoliko je ugovor na vrijednost od najmanje 5.000 €, ali manje od 50.000 €, mora se dobiti odobrenje većine Odbora direktora;
 - 3. Ukoliko je ugovor na vrijednost veću od 50.000 €, mora se dobiti jednoglasno odobrenje Odbora direktora; i
 - 4. Ukoliko se u ugovor uđe sa Osnivačem, ili sa povezanim licem Osnivača, bez obzira na vrijednost ugovora, mora se dobiti jednoglasno odobrenje Odbora direktora. U svrhe ovog odjeljka, pojam "povezano lice" označava entitet koji kontroliše, je kontrolisan ili je pod zajedničkom kontrolom sa bilo kojim od Osnivača.
- D. Dogovoreno je da će u početku naknada koju Društvo naplaćuje za registracije .me domena biti najmanje 10,00 € po domenu godišnje. Naknada se može promijeniti prostom većinom glasova Odbora direktora; pod uslovom da naknada ne može biti niža od 5,00 € godišnje bez jednoglasne saglasnosti Odbora direktora.
- E. Ukoliko se Ugovor o Agentu registracije domena ".me" između Društva i Vlade Crne Gore ("Ugovor o Agentu registracije") produži, dogovoreno je da će DOO ME-net imati pravo da na dan produženja Ugovora o Agentu registracije, ali ne prije isteka 5 godina od dana važenja Ugovora o Agentu registracije, povрати udio od ukupno 3,2% vlasničkog udjela u Društvu, od GoDaddy.coma, Inc i Afilijs Limiteda (što će povećati vlasnički udio DOO ME-neta u Društvu na 28%),. Ukupna kupovna cijena za pribavljanje tog udjela od 3,2% će biti 1,00 €. 51% od tog 3,2% vlasničkog udjela (odnosno 1,63% za 0,51€) će se otkupiti od GoDaddy.coma, Inc., a 49% od tog 3,2% vlasničkog udjela (odnosno 1,57% za 0,49€) će se otkupiti od Afilijs Limiteda pod utvrđenim uslovima.

F. U slučaju da se ograničenja o prenosima vlasničkih udjela od strane Osnivača otklone iz Ugovora o Agentu registracije nakon njegovog produženja ili ranije, Osnivači se slažu kako slijedi:

1. U slučaju da Osnivač ("Osnivač Ponuđač") primi ili želi da prihvati validnu ponudu ("Ponuda") da proda svoj cjelokupni vlasnički udio u Društvu (isključivo njegov cjelokupni udio), prvo će obavijestiti ("Obavještenje") ostale Osnivače ("Preostali Osnivači") o takvoj ponudi, uključujući i predloženu kupovnu cijenu i uslove plaćanja i ime ponuđača. Dajući takvo Obavještenje Preostalim Osnivačima, smatraće se da je Osnivač Ponuđač dao ponudu da proda svoj vlasnički udio Preostalim Osnivačima za istu kupovnu cijenu i po istim uslovima plaćanja kao i u početnoj Ponudi. Preostali Osnivači će imati trideset (30) dana ("Period Ponude") da private takvu ponudu da steknu takav vlasnički udio. Ukoliko obojica preostalih Osnivača prihvate takvu ponudu, svakom od njih će biti dozvoljeno da stekne dio takvog vlasničkog udjela u srazmjeri njihovih postojećih vlasničkih udjela u Društvu. Ukoliko Preostali Osnivači odbiju da steknu vlasnički udio Osnivača Ponuđača, Osnivač Ponuđač će imati slobodu da proda taj vlasnički udio onoj strani koja je dala početnu Ponudu, ali samo po cijeni i uslovima iznesenim u toj Ponudi. Ukoliko samo jedan Preostali Osnivač želi da stakne vlasnički udio Osnivača Ponuđača, to može uraditi ali mora uzeti cjelokupni udio.
2. U slučaju da najmanje dva Osnivača ("Dva Osnivača") prime ili žele da prihvate validnu ponudu (Ponuda) da zajednički prodaju svoje isključivo cjelokupne udjele dužni su da obavijeste (Obavještenje) trećeg Osnivača (Treći Osnivač) o takvoj ponudi uključujući predloženu kupovnu cijenu i uslove plaćanja i ime ponuđača. Dajući takvo Obavještenje Trećem Osnivaču smatraće se da su Dva Osnivača dala pravo izbora da Treći Osnivač kupi ponuđene udjele za istu kupovnu cijenu i uslove plaćanja ili da pod istim uslovima iz Ponude proda zajedno sa Dva Osnivača svoj udio. Treći Osnivač je dužan da o svojoj odluci obavijesti Dva Osnivača pismenim putem u roku od trideset (30) dana. Ukoliko Treći Osnivač ne dostavi takvo izjašnjenje Dva Osnivača su slobodna da prodaju svoje isključivo cjelokupne udjele trećoj strani isključivo pod u slovima iz Ponude.

F. Društvom će upravljati Osnivači u skladu sa pravilima, zdravim poslovnim i finansijskim principima i u skladu sa praksom dobrog rukovođenja.

Zastupanje

Član 17.

Društvo zastupa Izvršni Direktor.

Izvršni Direktor zastupa Društvo bez ograničenja osim kako je predviđeno ovim Statutom.

Izvršni Direktor pored zastupanja ima prava i obaveze:

- Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva, kako je ovlašten od strane Odbora direktora,
- Odgovoran je za zakonitost rada Društva,
- Potpisuje izvještaje koji se dostavljaju državnim organima,
- Potpisuje poslovne ugovore u okviru svojih ovlaštenja u pogledu djelatnosti Društva,
- Potpisuje dokumenta iz radnih odnosa,
- Potpisuje dokumenta za isplatu i obavljenja plaćanja,
- Potpisuje i druga dokumenta u okviru svoje nadležnosti određene od strane Upravnog odbora u obavljanju djelatnosti Društva,

Izvršni direktor Društva odgovoran je Odboru direktora za svoj rad.

Mandat Izvršnog Direktora

Član 18.

Izvršni direktor se bira jednoglasno od strane Odbora direktora na predlog Osnivača Me-net DOO.

Mandat Izvršnog Direktora traje 5 (pet) godina i nije ograničen brojem mandata.

Izvršni Direktor može biti smijenjen i prije isteka mandata.

Odluku o smjeni Izvršnog Direktora donosi Odbor direktora.

Odlukom se obrazlaže razlog smjenjivanja.

Izvršni Direktor može donijeti odluku o prestanku vršenja te funkcije.

Odluku u pismenoj formi dostavlja Odboru direktora.

Ukoliko Izvršni Direktor podnese ostavku, na dužnosti mora ostati najmanje 30 dana od dana podnošenja ostavke ukoliko to Odbor direktora želi.

Prilikom prestanka rada Izvršnog direktora sačinjava se zapisnik o primopredaji dužnosti, kojim se obuhvataju svi bitni elementi iz djelokruga rada direktora, kao i primopredaja stvari i dokumenta sa kojim je raspolagao Izvršni Direktor.

Promjena Izvršnog Direktora prijavljuje se centralnom registru.

POSLOVNE KNJIGE

Član 19.

Poslovne knjige vodiće se po propisima u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Poslovne knjige vodiće se u sjedištu Društva.

Vodjenje poslovnih knjiga može biti povjereno pravnom licu registrovanom za obavljanje takvih poslova ili fizičkom licu koje ima položen stručni ispit.

Kad se vodjenje poslovnih knjiga povjeri pravnom ili fizičkom licu, odgovornost za zakonitost vodjenja poslovnih knjiga reguliše se Ugovorom sa tim pravnim ili fizičkim licem.

Za uredno vodjenje knjiga odgovara Izvršni Direktor, ukoliko odgovornost nije rješenjem prenijeta na radnika koji vodi knjige ili Ugovorom na pravno lice.

DOBIT I RASPODJELA DOBITI

Član 20.

Dobit i raspodjela dobiti će se iskazivati i dijeliti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom

RAD I RADNI ODNOSI:

Član 21.

Na zaposlene u Društvu primjenjivaće se propisi i to :

- Zakon o radnim odnosima,
- Kolektivni Ugovor o radu.

Izvršni direktor donosi odluku o prijemu i otpuštanju radnika osim za direktore u Društvu ili u slučaju kada Odbor direktora da drugačiju odluku.

Rad u Društvu može biti na određeno i neodređeno vrijeme.

Radnici zaposleni u Društvu imaju sledeća prava:

- Plata,
- naknada za topli obrok,
- penziono i zdravstveno osiguranje,
- dnevnicu za službeni put u zemlji i inostranstvu,
- godišnji odmor,
- nedeljni odmor,
- dnevni odmor za vrijeme radnog vremena u trajanju od 30 minuta, koji se ne može koristiti na početku i kraju radnog vremena.

Obaveze radnika su :

- radnici su dužni čuvati imovinu Društva koja im je povjerena na rukovanje,
- radnici su dužni nadoknaditi štetu koji nanesu Društvu u bilo kom vidu.

Visinu štete utvrđuje komisija koju formira izvršni direktor.

Naknada štete nadoknadjuje se od plate radnika a ukoliko plata nije dovoljna za podmirenje, omogućuje se radniku da štetu plati iz svojih sredstava.

Ukoliko radnik ne nadoknadi štetu dobrovoljno naknada će se tražiti sudskim putem, a u tom slučaju radniku prestaje radni odnos u Društvu.

Član 22.

Radnicima prestaje radni odnos u Društvu u sledećim slučajevima:

- nedolazak na posao 2 dana uzastopno, a da o tome nije obavijestio Izvršnog direktora,
- samovoljnog napuštanja posla,
- neadekvatnog korićenja bolovanja,
- neodgovornog ponašanja prema sredstvima rada Društva,
- nestručnog rukovanja povjerenim sredstvima rada Društva,
- uzastopnog kašnjenja na posao do tri radna dana u mjesecu,
- odavanje poslovne tajne,
- drugim slučajevima kad poslovodni organ utvrdi da prisustvo na radu i rezultati rada radnika ne odgovaraju očekivanim rezultatima rada.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se Zakon o radnim odnosima, Kolektivni Ugovor o radu (Opšti i Granski) koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA:

Član 23.

Odbor direktora vrši kontrolu aktivnosti Društva.

Izvršni direktor obezbjeđuje mogućnost kontrole Društva koju vrše državni i drugi ovlašćeni organi.

Odbor direktora ima pravo da od državnih organa zatraži kontrolu poslovanja Društva.

POSLOVNA TAJNA:**Član 24.**

Pod poslovnim tajnom podrazumjeva se :

- ukupan prihod i troškovi poslovanja,
- vrijednost imovine,
- iznos i procenat razlike u cijeni – marža,
- visina dobitka ili gubitka, način raspodjele dobitka i pokriće gubitka,
- visina plata radnika,
- drugi podaci za koje odluku donesi Odbor direktora.

U poslovanju Društva Odbor direktora ocjenjuje šta je posebna poslovna tajna, donosi uredbu u pismenoj formi i obavještava sve zaposlene koji raspoložu podacima o sadržaju uredbe.

Donošenjem odluke/uredbe o posebnoj poslovnoj tajni, Odbor direktora propisuje i sankciju za njeno odavanje.

Za odavanje poslovne tajne radniku prestaje radni odnos u Društvu.

Ukoliko je odavanjem poslovne tajne nanijeta šteta Društvu Odbor direktora može naknadu štete tražiti sudskim putem od radnika koji je odao tajnu.

KNJIGA ODLUKA:**Član 25.**

U Društvu se vodi knjiga odluka.

Odluke koje se u Društvu donose u funkciji upravljanja upisuju se u knjigu odluka.

U knjigu odluka upisuje se :

- Odluka o usvajanju godišnjih računovodstvenih iskaza i izvještaj o poslovanju,
- Odluka o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- Odluka o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- Investicione odluke,
- Odluke o statusnim promjenama, promjena oblika i prestanka Društva,
- Druge odluke značajne za vršenje funkcije upravljanja Društvom.

Knjiga odluka vodi se uredno.

Podaci upisani u knjigu odluka ne smiju se mijenjati niti brisati.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST OSNIVAČA PREMA DRUŠTVU I DRUŠTVA PREMA OSNIVAČU**Član 26.**

U pravnom prometu Društvo može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

U pravnom prometu Društvo istupa u svoje ime i za svoje račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Za obaveze nastale u pravnom prometu sa trećim licima Društvo odgovara svim sredstvima, a Osnivač snosi rizik poslovanja Društva do visine osnivačkog uloga.

U pravnom prometu Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

ORGANI DRUŠTVA:**Član 27.**

Odbor direktora, koji predstavlja Osnivače kao vlasnike društva na osnovu uloženog kapitala upravlja cjelokupnim radom i poslovanjem društva na način i pod uslovima utvrdjenim ovim Statutom. Upravljanjem na ovakav način on preuzima sve obaveze i prava koja su Zakonom predviđena za Odbor direktora Društva.

ODBOR DIREKTORA:**Član 28.**

U vršenju poslova upravljanja Društvom, Odbor direktora obavlja sledeće poslove u skladu sa odredbama Članova 16 i 16.1:

- ❖ opšte akte Društva,
- ❖ postavlja i razješavaju Izvršnog direktora Društva, kako je opisano u ovom Statutu,
- ❖ daje uputstva i smjernice za rad izvršnom direktoru i drugim rukovodećom radnicima u Društvu,
- ❖ staraju se o urednoj i blagovremenoj izradi periodičnih izvještaja i godišnjih obračuna i donose godišnji obračun Društva,
- ❖ odlučuje o statusnim promjenama u Društvu i promjenama odluka Društva, te prestanku rada Društva saglasno ovom Statutu,
- ❖ odlučuje o promjeni firme, sjedišta, djelatnosti uz jednoglasnu saglasnost Osnivača,
- ❖ odlučuje o diobi i prestanku udjela u skladu sa ovim Statutom,
- ❖ odlučuje o ostvarivanju zahtjeva društva prema članovima uprave ili članovima Društva u vezi sa naknadom štete nastale osnivanjem društva ili vođenjem poslova.
- ❖ odlučuje o zastupanju društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova uprave,
- ❖ odobrava budžete Društva,
- ❖ zapošljava i otpušta direktora u Društvu,
- ❖ imenuje revizore Društva,
- ❖ raspolaze imovinom Društva u skladu sa ovim Statutom,
- ❖ ima pravo da imenuje osobe koje će predstavljati društvo u zaključivanju poslova Društva.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE:**Član 29.**

Društvo se obavezuje da će Društvo u vršenju procesa proizvodnje i obavljanja drugih djelatnosti za koje je Društvo registrovano primjenjivati svjetske propise i standarde o zaštiti čovjekove okoline.

NORMATIVNI AKTI DRUŠTVA:**Član 30.**

Društvo će pored Statuta imati sledeće normativne akte:

- Pravilnike i odluke po potrebi Društva i u toku trajanja Društva,
- Pravilnike i odluke donosi Odbor direktora.

NADLEŽNO PRAVO:**Član 31.**

Na sva pitanja koja se odnose na vađenje, tumačenje ili izvršenje ovog Statuta primjenjuje se nadležno pravo.

PRESTANAK DRUŠTVA:**Član 32.**

Društvo prestaje:

- izricanjem mjere zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri na ispuni uslove ili ne promjeni djelatnost,
- Ako prestanu prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
- Odlukom Osnivača kako je opisano u ovom Statutu,
- Ako se pravnosnažnom odlukom utvrdi ništavost upisa u sudski registar,
- Ako ne obavlja djelatnost duže od dvije godine neprekidno,
- Stečajem,
- Ako se osnovni kapital Društva smanji ispod minimalnog iznosa kapitala propisanog Zakonom,
- Spajanjem sa drugim Društvom ili podjelom.

ZAVRŠNE ODREDBE:**Član 33.**

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, Statut Društva od dana 17.10.2007. godine stavlja se van snage i mijenja se ovim Statutom.

Član 34.

Statut je osnovni opšti akt Društva koji donose Osnivači Društva.

Predlog za izmjene i donošenje Statuta mogu dati:

1. Osnivač,
2. Odbor direktora, i
3. Izvršni Direktor.

Izmjene ovog Statuta moraju jednoglasno odobriti Osnivači.

Član 35.

Druge opšte akte društva donosi Odbor direktora.

Svi opšti akti društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Ugovorom o osnivanju.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.


Član 36.

Na sva pitanja koja nijesu regulisana ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima, Ugovora o organizovanju Društva i drugi propisi koji uređuju poslovanje pravnih lica.

Član 37.

Ovaj Statut stupam na snagu kad ga svojim potpisom ovjere Osnivači, a primjenjivaće se od dana upisa Društva u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

U Podgorici, 04.02.2008. godine



OSNIVAČI:

DOO ME-NET

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Džes on", written over a horizontal line.



GODADDY.COM.INC

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Markus", written over a horizontal line.

AFILIAS LIMITED

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. V. Lj", written over a horizontal line.



DJELATNOST KOJU JEDNOGLASNIM PISANIM
PRISTANKOM OBAVLJA UPRAVNI ODBOR
GODADDY.COM,INC

U skladu sa Poglavljem 10-821 Prerađenih Statuta Arizone, dolje potpisani, koji su sastavljeni od članova Upravnog Odbora («Odbor») GoDaddy.com, Inc, preduzeća iz Arizone («Preduzeće»), ovim se jednoglasno slažu sa usvajanjem sledećih odluka, bez sazivanja sastanka Odbora, vezanih za Preduzeće i njegove djelatnosti:

Odobrenje Sporazuma o Zajedničkom Ulaganju i Srodnim Poslovima

ČINJENICA JE DA, je Odboru predstavljena kupovina 38.352 % udjela u doMen, Crnogorskoj DOO kompaniji i da se o njoj razgovaralo, za kupovnu cijenu od jednog Eura;

ČINJENICA JE DA, nakon pažljivog razmatranja, odbor vjeruje da je kupovina konzistentna i da unapređuje poslovnu strategiju Preduzeća, da su uslovi Sporazuma pravedni i nepristrasni za Preduzeće.

RIJEŠENO JE: da Odbor ovim potvrđuje da je kupovina u najboljem interesu Preduzeća pa se ovim odobrava i ovlašćuje u svakom pogledu.

DALJE JE RIJEŠENO: da se poslovi koji se predviđaju ovom kupovinom ovim odobravaju i daje im se ovlaštenje u svakom pogledu.

DALJE JE RIJEŠENO: da su službenici Preduzeća ovlašteni i upućeni da potpisuju sva akta i dokumenta koja će biti potrebna ili određena da bi se dovršili poslovi predviđeni ovom kupovinom, uz sve one promjene i modifikacije koje službenici mogu smatrati potrebnim ili odgovarajućim, pa se ovim te promjene odobravaju i za njih se daje ovlaštenje.

DALJE JE RIJEŠENO: da službenici Preduzeća budu, a svaki od njih ovim i jeste, ovlašteni da preduzmu i druge aktivnosti koje mogu biti potrebne ili se preporučuju u vezi sa kupovinom.

DALJE JE RIJEŠENO: da su sve prethodne aktivnosti službenika Preduzeća koje se tiču priprema i pregovora oko kupovine ovim ratifikovane, potvrđene i odobrene u svakom pogledu.

Zbirka Odluka

RIJEŠENO JE: da službenici Preduzeća budu, a svaki od njih ovim i jeste, ovlašteni i upućeni da u ime i za dobrobit Preduzeća, preduzmu sve aktivnosti koje oni smatraju potrebnim ili odgovarajućim da mogu da ostvare svoje ciljeve i sprovedu namjeru gorepomenutih odluka, a sve prethodne aktivnosti koje su službenici ili zastupnici Preduzeća preduzimali s tim u vezi ovim su ratifikovane, potvrđene i odobrene.

POTVRĐUJUĆI OVO, ovaj jednoglasni pisani pristanak direktora umjesto sastanka Odbora ovim se smatra punovažnim od datuma prijema posljednjeg potpisa koji je dat ispod.

Datum, 25. Januar, 2008


Warren Adelman

Potvrđeno u mom prisustvu
25. Januara 2008 godine

Javni bilježnik

Pečat

“Ja, Samanta Tošković, stalni sudski tumač za engleski jezik, imenovana rješenjem Ministarstva pravde br. 15/97, ovim potvrđujem da je prevod ovog teksta vjerodostojan originalu koji je izdat na engleskom jeziku.”
Podgorica, 30.01.2008



**ACTION BY UNANIMOUS WRITTEN CONSENT
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
GODADDY.COM, INC.**

Pursuant to Section 10-821 of the Arizona Revised Statutes, the undersigned, constituting all of the members of the Board of Directors (the "**Board**") of GoDaddy.com, Inc., an Arizona corporation (the "**Corporation**"), hereby unanimously consent to the adoption of the following resolutions without convening a meeting of the Board, for and as the actions of the Corporation:

Approval of the Joint Venture Agreement and Related Matters

WHEREAS, it has been presented to and discussed by the Board a purchase of a 38.352% stake in doMEEn, a Montenegrin DOO company, for the purchase price of one Euro;

WHEREAS, after careful consideration, the Board believes that the purchase is consistent with and in furtherance of the business strategy of the Corporation, and that the terms of the Agreement are fair and just to the Corporation.

RESOLVED: That the Board hereby determines that the purchase is in the best interests of the Corporation and is hereby approved and authorized in all respects.

RESOLVED FURTHER: That the transactions contemplated by the purchase, are hereby approved and authorized in all respects.

RESOLVED FURTHER: That the officers of the Corporation are authorized and directed to execute any such instruments and documents as may be necessary or appropriate to consummate the transactions contemplated by the purchase with such changes and modifications as the officers may deem necessary or appropriate, which changes are hereby authorized and approved.

RESOLVED FURTHER: That the officers of the Corporation be, and each of them hereby is, authorized to take such other actions as may be necessary or advisable in connection with the purchase.

RESOLVED FURTHER: That all prior actions by the officers of the Corporation with respect to the preparation and negotiation of the purchase are hereby ratified, confirmed and approved in all respects.

Omnibus Resolution

RESOLVED: That the officers of the Corporation be, and each of them hereby is, authorized and directed, in the name and on behalf of the Corporation, to take all actions that such officers deem necessary or appropriate to accomplish the purposes and carry out the intent of the foregoing resolutions, and all prior actions taken by any officer or agent of the Corporation in connection therewith are hereby ratified, confirmed and approved.

* * *

IN WITNESS WHEREOF, this action by unanimous written consent of the directors in lieu of the meeting of the Board is hereby deemed effective as of the date of receipt of the last signature set forth below.

Dated: Jan 25, 2008


Warren Adelman
Warren Adelman

Sworn to before me this
25th day of January 2008

Carol Flynn Taylor
Notary Public

Seal:





ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЛЈОПРИЛИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

2

08.07.2008

Судски регистар
Број предмета
Датум регистрације
Место регистрације

GoDaddy.com

24. Januar 2008 godine

Michael Zimmerman, koji je prvi propisno položio zakletvu , svjedoči i kaže:

Da je on Glavni Finansijski Službenik GoDaddy.com, Inc, koji je ICANN Akreditovani Arhivar , čije su glavne kancelarije u Scottsdale-u, Arizona, SAD, i da su kopije u prilogu vjerodostojne kopije registrovanja kompanije u Državi Arizona kao i izmijenjeni i dopunjeni Statut Preduzeća koji odslikava promjenu pravnog naziva Go Daddy Software, Inc. U GoDaddy.com, Inc. , ovdje navedenog dana.

Michael Zimmerman, Glavni Finansijski Službenik
GoDaddy.com, Inc.


Potvrđeno u mom prisustvu
24. Januara 2008 godine

Javni bilježnik

Pečat:

CAROL FLYNN TAYLOR
Javni bilježnik, Država Arizona
Maricopa Okrug
Ukaz o mom postavljenju ističe
09. Juna 2010

"Ja, Samanta Tošković, stalni sudski tumač za engleski jezik, imenovana rješenjem Ministarstva pravde br.15/97, ovim potvrđujem da je prevod ovog teksta vjerodostojan originalu koji je izdat na engleskom jeziku.«
Podgorica, 30.01.2008





24 January 2008

Michael Zimmerman, being first duly sworn, upon oath deposes and says:

That he is the Chief Financial Officer of GoDaddy.com, Inc., an ICANN Accredited Registrar with primary offices in Scottsdale, Arizona USA and that the copies hereto attached are true copies of the company registration in the State of Arizona and the amended Articles of Incorporation reflecting the legal name change of Go Daddy Software, Inc. to GoDaddy.com, Inc. on the date noted therein.

Michael Zimmerman, Chief Financial Officer
GoDaddy.com, Inc.


Sworn to before me this
24th day of January 2008

Notary Public

Seal:



480-2474516




ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2
08.09.2008
69
Датум: 08.09.2008
Број: 69/08

Broj
338901

Rešenje o registraciji društva

ovim potvrđujem da je

AFILIAS LIMITED



Svojeručni potpis u Dublinu
Utorak, 13. Februar, 2001

Za Arhivara Kompanija

"Ja, Samanta Tošković, stalni sudski tumač za engleski jezik, imenovana rješenjem Ministarstva pravde br. 15/97, ovim potvrđujem da je prevod ovog teksta vjerodostojan originalu koji je izdat na engleskom jeziku."
Podgorica, 30.01.2008



Number

338901

DUPLICATE FOR THE FILE

Certificate of Incorporation

I hereby certify that

AFILIAS LIMITED

Certified a true copy
Dated this 24th day of January 2008
WILTON SECRETARIAL LIMITED

Deirdre Mooney
SECRETARY

First Floor, Fitzwilton House,
Wilton Place, Dublin 2.

is this day incorporated under

and that the company is limited.

Given under my hand at Dublin, this
Tuesday, the 13th day of February, 2001

[Signature]
for Registrar of Companies

Certificate handed to/posted to*:

KMLG

Signed: *Estelle Diggin*

Date: *15-02-01*

*Delete as appropriate



CTC338901



CT52769128



ZAKON O PREDUZEĆIMA, 1963-2001
KOMPANIJA OGRANIČENA DIONICAMA
REGISTRACIJA PREDUZEĆA

AFILIAS LIMITED

(kako je usvojeno Vanrednom Odlukom od 21. Marta 2002)

1. Naziv Kompanije je AFILIAS LIMITED

2. Ciljevi radi kojih je Kompanija osnovana su sledeći:

a)

(i) Da nudi, usavršava, finansira, prodaje na tržištu, uspostavlja, održava i rukuje registrom naziva internet domena uključujući ali ne i ograničavajući naziv internet domena "info", uključujući uspostavljanje i realizaciju procedura za davanje ovlašćenja za izmjene u registru, obezbjeđivanje opreme za pretraživanje registra i uspostavljanje i objavljivanje pravila za njegovo korištenje i u odnosu na nazive internet domena i bilo kojih drugih Internet pod-domena u skladu sa prethodnim i vođenje nekog drugog posla ili aktivnosti koji su potrebni, slučajni, odgovarajući, poželjni ili pogodni za ostvarivanje prethodno pomenutog.

(ii) da radi i izvršava sve ostalo, izuzev izdavanja polisa osiguranja, što jedna Kompanija procijeni da može povoljno da vodi u vezi sa gore pomenutim ciljevima ili sa nekim od njih ili što proračuna da bi joj povećalo vrijednost ili profitabilnim učinilo neko od vlasništva ili prava te Kompanije.

b) Da uđe u neki sporazum sa nekim Vladinim, lokalnim ili drugim organom koji bi mogao da sprovodi Kompanijske ciljeve ili neke od njih, i da od neke takve Vlade ili organa ostvari prava, privilegije i koncesije koje Kompanija smatra poželjnim da ostvari, da ih sprovodi, upotrebljava i ispunjava njihove uslove.

c) da investira sredstva Kompanije u takve investicije i na takav način koji se s vremena na vrijeme može određivati, i da čuva, prodaje ili trguje takvim investicijama i uopšteno da kupuje, uzima u zakup ili u razmjenu ili na drugi način da zadobije neke nekretnine i prava i privilegije.

d) da razvija i iskoristi zemlju koju je Kompanija stekla ili za koju je zainteresovana, naročito planiranjem i pripremom iste za gradnju, konstruisanje, prepravljjanje, rušenje, dekorisanje, održavanje, opremanje i poboljšanje zgrada i pomoćnih objekata, zasađivanjem, popločavanjem, drenažom, obrađivanjem zemlje, oplemenjivanjem, davanjem zgrada pod zakup ili sporazum kao i ulaganjem novca i ulaskom u ugovore i aranžmane svih vrsta sa graditeljima, stanarima i ostalima.

e) da stekne i čuva akcije i dionice bilo koje klase ili opisa, priznanice, obligacije, obveznice, račune, hipoteke, obaveze, investicije i vrednosne papire svih opisa i bilo koje vrste koje su neka Kompanija, korporacija ili preduzeće emitovali ili garantovali i koje su bilo kog svojstva i sadržane bilo gdje, ili one koje vode posao ili ih je



emitovala ili garantovala neka Vlada, država, dominion, kolonija, suvereni vladar, opunomoćenik, trust, javnost, opštinsko, lokalno ili neko drugo tijelo ili organ bilo kakvog svojstva gdje god da je smješteno, i investicije, vrednosne papire i imovinu svih opisa i svih vrsta, uključujući nekretnine i pokretnu imovinu, hipoteke, vraćanje oduzete imovine, osiguravajuće polise, nepredviđene situacije i da ih odabere u njihovom djelovanju.

f) da samo radi investiranja kupi imovinu nekog zakupa i interes u tome, i da uplati avans na sigurnost zemlje ili druge slične imovine ili na interes u tome.

g) da kupovinom, razmjenom, zakupom, podjelom poljoprivrednog granta ili drugačije stekne, bilo za posjed jednostavnom provizijom ili za neki drugi manji posjed ili neki drugi posjed ili interes, bilo neposredno ili vraćanjem imovine, na utvrđen ili potencijalan način, zemlju, stambene zgrade ili nasljedstva nad nekim zakupom, bilo da podliježu ili ne porezima ili drugim opterećenjima, i da ih čuva, obrađuje, radi i rukovodi i da u najam, pod-najam ili hipoteku, na zemlju i zgrade svih vrsta zaračuna vraćanje imovine, interese, rente, životne polise osiguranja, i bilo koju nekretninu ili ličnu imovinu, pokretnu ili nepokretnu na apsolutan ili uslovan način, bilo da podliježu ili ne hipoteci, zaduživanju, zemljišnoj renti ili ostalim rentama ili opterećenjima.

h) da izgradi ili osigura izgradnju zgrada svih vrsta s namjerom stanovanja u njima ili njihovog prepuštanja i ulaska u ugovore ili zakupe i dodjeljivanje dozvola koje su potrebne da se to i izvede.

i) da održava i poboljša zemlju, stambene zgrade ili nasljedstva koje je Kompanija stekla ili za koje je Kompanija zainteresovana, naročito dekorisanjem, održavanjem, opremanjem namještajem, uređivanjem i poboljšanjem kuća, prodavnica, stanova, kuća i ostalih zgrada i ulaskom u ugovore i aranžmane svih vrsta sa stanarima i ostalima.

j) da proda, razmijeni, stavi pod hipoteku (sa ili bez mogućnosti prodaje), dodijeli, iskoristi ili se drugačije oslobodi i uopšteno se bavi čitavom ili nekim dijelom imovine, akcija, dionica, vrednosnih papira, posjeda, prava ili preduzeća koje Kompanija ima, nekretnina, lične i pokretne i nepokretne imovine, kao cjelinom ili u dijelu, pod bilo kojim uslovima i kako god Kompanija misli da je pogodno.

k) da uzme učešća u rukovođenju, superviziji ili kontroli posla ili aktivnosti neke kompanije ili preduzeća i da u tu svrhu imenuje i plati naknadu direktorima, knjigovođama ili drugim stručnjacima ili zastupnicima da rade kao konsultanti, supervizori i zastupnici drugih kompanija ili preduzeća i da pruže menadžerske, savjetodavne, tehničke, kreatorske, kupovne i prodajne usluge.

l) da napravi, povuče, prihvati, upiše, pregovara, emituje, izvrši, da popust i na drugi način trguje mjenicama preduzeća, ličnim mjenicama, akreditivima, cirkularnim pismima i ostalim instrumentima koji su prenosivi ili se o njima može pregovarati.

m) da otkupi, kupi ili drugačije stekne, na način dozvoljen zakonom i pod takvim uslovima i na način koji Kompanija smatra odgovarajućim, akcije u Kompanijskom kapitalu.

n) da garantuje, podrži ili osigura, ličnom obavezom ili hipotekom ili zaduženjem čitavog ili nekog dijela preduzeća, imovinu i aktivu (sadašnju i buduću) kao i neuplaćeni kapital Kompanije, ili da uz pomoć oba metoda da osigura sprovođenje obaveza i otplatu ili plaćanje glavnih iznosa i premija, kamata i dividendi na obveznice neke osobe, firme ili kompanije uključujući (bez predrasuda na uopštenost gore pomenutog) neku kompaniju koja je za sada matično preduzeće Kompanije ili filijala kako je definisano u Poglavlju 155 Zakona o preduzećima 1963, neka druga filijala kako definiše pomenuto Poglavlje Kompanijinog akcionarskog društva ili ona koja je na drugačiji način poslovno povezana sa Kompanijom uprkos činjenici da kompanija možda nema nikakvu naknadu, prednost ili korist, direktnu ili indirektnu, od ulaska u takvu garanciju ili drugi aranžman ili transakciju koji su razmotreni u ovom dokumentu.

o) da pozajmi Kompanijska sredstva sa ili bez garancije, uz kamatu ili bez nje, a sve pod uslovima koje direktori s vremena na vrijeme odrede.

p) da podigne ili pozajmi, zajamči plaćanje novca na takav način i pod takvim uslovima koje direktori smatraju prikladnim bilo da je to emisijom obveznica ili obligacije, naslednih ili onih čija se prava ne mogu povratiti, ili putem hipoteke, zaduženja ili zalogu čitavog preduzeća ili njegovog dijela, imovine, sredstava i prava Kompanije, sadašnjih i budućih, uključujući neuplaćeni kapital i onako kako direktori s vremena na vrijeme odrede i ući u emisiju kamate i obezbijediti valutu kao i ugovore o trampu, napredne kursne sporazume, budućnost ili opcije kamate i valute i ostalih oblika finansijskih instrumenata, takođe kupiti, povratiti ili isplatiti obveznice, obligacije ili neke druge vrednosne papire koji se mogu emitovati sa popustom, premijom ili drugačije, i sa posebnim privilegijama vezanim za otkup, ustupanje, transfer, povlačenje, raspodjelu akcija, prisustvovanje i glasanje na zajedničkim sastancima Kompanije, imenovanje direktora i tome slično.

q) da prikupi kapital za Kompaniju, kao i da prisvoji Kompanijska sredstva za posebne svrhe, uslovno ili bez nekih uslova, i da prihvati da dijeli profit sa svim onima koji posluju sa Kompanijom, ili profit nekog posebnog ogranka Kompanijskog posla, ili prava na neka druga posebna prava, privilegije, prednosti ili koristi.

r) da smanji akcijski kapital Kompanije na način dozvoljen zakonom.

s) da pruži poklone ili dodijeli bonuse službenicima ili drugim osobama koji su zaposleni u Kompaniji, ili su to bili, i da takvim osobama dozvoli da koriste i uživaju u takvoj imovini, pokretnoj imovini ili drugim sredstvima koja pripadaju Kompaniji pod uslovima koje Kompanija smatra pogodnim.

t) uspostaviti i održavati ili obezbijediti uspostavljanje i održavanje penzijskog ili starosnog penzijskog fonda (bilo da je zajednički ili ne) koji bi koristio i dati ili obezbijediti donacije, ugovorne otpremnine, penzije, rente, naknade, prihode ili dobrotvornu pomoć osobama koje su sad, ili su nekada, bile zaposlene ili u službi u Kompaniji ili kod nekog od njenih poslovnih prethodnika, ili neke kompanije koja je filijala Kompanije, kao i za one koji mogu biti ili su bili direktori i službenici u Kompaniji, ili nekoj drugoj kompaniji kako je prethodno rečeno, ili za osobe za čije je blagostanje ova Kompanija ili neka druga kompanija kako je prethodno rečeno

zainteresovana, za supruge, udovice, djecu, rođake i one čije izdržavanje zavisi od tih osoba, da im se plati osiguranje i životno osiguranje, da se osnuje fond za staranje i brigu o takvim osobama i da se osobi, firmi ili kompaniji nadoknadi to što su činili usluge za Kompaniju, plaćanjem u gotovini, ugovornim otpremninama, penzijama, rentama, naknadama, prihodima ili dodjelom akcija ili vrednosnih papira Kompanije, da im se to plati odjednom, dijelom ili na neki drugi način.

u) da zaposli stručnjake da istraže i ispituju uslove, izgled, vrijednost, karakter i okolnosti poslovnih koncerna, preduzeća, aktive, imovine ili prava.

v) da osigura život osobe koja je Kompaniji, po njenom mišljenju, vrijedna, koja posjeduje ili čuva interese Kompanije, njenu reputaciju ili uticaj i tome slično, i da plati premije za takvo osiguranje.

w) da raspodijeli, nakon raspodjele sredstava ili podjele profita među Članovima Kompanije u naturi, imovinu Kompanije i naročito akcija, dionica ili vrednosnih papira ostalih kompanija koje pripadaju ovoj Kompaniji ili kojima Kompanija ima pravo da raspolaže.

x) da radi i sprovodi sve ili neke od prethodnih ciljeva u bilo kom dijelu svijeta, bilo da ste direktori škola, zastupnici, izvođači radova, povjerioci ili tome slično, bilo da to radite preko zastupnika, povjerilaca itd, sami ili u partnerstvu ili saradnji sa nekom drugom kompanijom, firmom ili osobom, pod uslovom da ništa u ovom dokumentu ne daje ovlaštenje Kompaniji da nastavi sa poslovima osiguranja.

y) da se prijavi, kupi ili na drugi način stekne povlastice, unapređenja, licence, zaštitni znak, industrijske dizajne, znanje, koncesije i ostale oblike vlasništva nad intelektualnim pravima i tome slično, prenoseći ekskluzivna, ne-ekskluzivna, ograničena ili nepredviđena prava na korištenje, ili da dobije tajnu ili drugu informaciju u vezi bilo koje intervencije ili procesa Kompanije, čije ostvarivanje na direktan ili indirektan način koristi Kompaniji, i da koristi, sprovodi, usavršava ili dodjeljuje licence u tom smislu, ili da drugačije iskoristi imovinu, prava ili informacije koje se na taj način steknu.

z) da uđe u partnerstvo ili neki drugi aranžman radi dijeljenja profita, udruživanje interesa, kooperaciju, zajednički poduhvat, recipročne koncesije ili tome slično sa nekom osobom ili kompanijom koja radi, angažovana je ili treba da radi ili se angažuje u poslu ili transakciji a koje su ovlaštene da na direktan ili indirektan način vode neki biznis ili transakciju u korist Kompanije.

aa) da stekne i preuzme kompletno preduzeće ili jedan dio, biznis, imovinu i pasivu neke osobe ili kompanije koja radi neki posao za koji je i Kompanija ovlaštena i za koji je sposobna da vodi, od čega bi na direktan ili indirektan način Kompanija imala koristi, ili koji su sastavljeni od sredstava koja odgovaraju namjeni ove Kompanije.

bb) da usvoji takva sredstva kojima će Kompaniju i njen proizvode i usluge učiniti poznatim, na način koji izgleda prikladan.

cc) da stekne i vodi neki posao koji vodi filijala ili matično preduzeće Kompanije, ili neka druga filijala matičnog preduzeća te Kompanije.

dd) da promoviše kompaniju ili kompanije radi sticanja imovine i pasive ove Kompanije ili radi nečeg drugog što se na direktan ili indirektan način može zaračunati u korist Kompanije.

ee) da se integriše, spoji ili postane dio ili se udruži sa nekom drugom kompanijom ili društvom na način kako je dozvoljeno zakonom:

Ovim se izjavljuje da smatramo da riječ »kompanija« u ovoj klauzuli, izuzev tamo gdje se koristi u vezi sa ovom Kompanijom, obuhvata osobu, partnerstvo ili neko drugo tijelo ili osobe bilo da su konstituisani ili ne i bilo da su smješteni u Državi ili negdje drugo, kao i da će ciljevi Kompanije kako su navedeni u svakom od narednih paragrafa ove klauzule biti posebni i različiti i da ni na koji način neće biti ograničeni niti zabranjeni izvođenjem zaključaka iz uslova nekog drugog paragrafa ni iz naziva Kompanije.

3. Odgovornost članova je ograničena.

4. Akcioni kapital Kompanije je US\$ 10,000,000 podijeljen na 16,000,000 A Običnih akcija od po US\$ 0.25, i 24,000,000 B Običnih akcija od po US\$ 0,25.

Mi, nekoliko osoba čija se imena, adrese i opisi nalaze u potpisu, želimo da osnujemo Kompaniju u saglasnosti sa Registracijom Preduzeća i slažemo se da broj akcija u Kompaniji može da se stavi pored naših imena.

IMENA, ADRESE I OPIS POTPISNIKA	BROJ AKCIJA KOJE JE UZEO SVAKI POTPISNIK
---------------------------------	--

EPPERLY LIMITED	JEDAN
-----------------	-------

Za Sekretara- John Feehan

1 Stokes Place
St Stephens Green
Dublin 2

Kompanija sa Ograničenom Odgovornošću

UKUPAN BROJ PRIHVAĆENIH AKCIJA	JEDAN
--------------------------------	-------


Datum dan 2001

Potvrđujem gornji potpis:

Annette Kavanagh
1 Stokes Place
St Stephens Green
Dublin 2

Pomoćnik Sekretara

"Ja, Samanta Tošković, stalni sudski tumač za engleski jezik, imenovana rješenjem Ministarstva pravde br. 15/97, ovim potvrđujem da je prevod ovog teksta vjerodostojan originalu koji je izdat na engleskom jeziku."
Podgorica, 30.01.2008



Certified a true copy
Dated this 24th day of January 2008
WILTON SECRETARIAL LIMITED

Deirdre Mooney
SECRETARY

First Floor, Fitzwilton House,
Wilton Place, Dublin 2.

COMPANIES ACTS, 1963-2006

COMPANY LIMITED BY SHARES



3090413

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

AFILIAS LIMITED

(adopted by Special Resolution dated 21 March 2002)

1. The name of the Company is AFILIAS LIMITED
2. The objects for which the Company is established are:
 - (a)
 - (i) To bid for, develop, finance, market, establish, maintain and operate a register of internet domain names including but not limited to the internet domain name "info", including the establishment and implementation of procedures for authorising changes to the register, the provision of facilities for searching the register and the establishment and publishing of rules for the use of and in relation to internet domain names and any other internet sub-domain name pursuant to the foregoing and to carry on any other business or activity necessary, incidental, proper, advisable or convenient to the accomplish the foregoing
 - (ii) To do and carry out all such other things, except the issuing of policies of insurance, as may be deemed by the Company capable of being conveniently carried on in connection with the above object or any of them or calculated to enhance the value of or render profitable any of the Company's properties or rights.
 - (b) To enter into any arrangement with any government or local or other authority that may seem conducive to the Company's objects or any of them, and to obtain from any such government or authority any rights, privileges and concessions which the Company may think it desirable to obtain and to carry out and to exercise and comply with the same.
 - (c) To invest any monies of the Company in such investments and in such manner as may from time to time be determined, and to hold, sell or deal with such investments and generally to purchase, take on lease or in exchange or otherwise acquire any real and personal property and right or privileges.
 - (d) To develop and turn to account any land acquired by the Company or in which it is interested and in particular by laying out and preparing the same for building

purposes, constructing, altering, pulling down, decorating, maintaining, fitting up and improving buildings and conveniences, and by planting, paving, draining, farming, cultivating, letting on building lease or building agreement and by advancing money to and entering into contracts and arrangements of all kinds with builders, tenants and others.

- (e) To acquire and hold shares and stocks of any class or description, debentures, debenture stock, bonds, bills, mortgages, obligations, investments and securities of all descriptions and of any kind issued or guaranteed by any company, corporation or undertaking of whatever nature and wheresoever constituted or carrying on business or issued or guaranteed by any government, state, dominion, colony, sovereign ruler, commissioners, trust, public, municipal, local or other authority or body of whatsoever nature and wheresoever situated and investments, securities and property of all descriptions and of any kind, including real and chattel real estates, mortgages, reversions, assurance policies, contingencies and choses in action.
- (f) To purchase for investment only property of any tenure and any interest therein, and to make advances upon the security of land or other similar property or any interest therein.
- (g) To acquire by purchase, exchange, lease, fee farm grant or otherwise, either for an estate in fee simple or for any less estate or other estate or interest, whether immediate or reversionary and whether vested or contingent, any lands, tenements or hereditaments of any tenure, whether subject or not to any charges or encumbrances, and to hold, farm, work and manage and to let, sublet, mortgage or charge land and buildings of any kind, reversions, interests, annuities, life policies, and any of the property real or personal, movable or immovable, either absolutely or conditionally, and either subject or not to any mortgage, charge, ground rent or other rents or encumbrances.
- (h) To erect or secure the erection of buildings of any kind with a view of occupying or letting them and to enter into any contracts or leases and to grant any licences necessary to effect the same.
- (i) To maintain and improve any lands, tenements or hereditaments acquired by the Company or in which the Company is interested, in particular by decorating, maintaining, furnishing, fitting up and improving houses, shops, flats, maisonettes and other buildings and to enter into contracts and arrangements of all kinds with tenants and others.
- (j) To sell, exchange, mortgage (with or without power of sale), assign, turn to account or otherwise dispose of and generally deal with the whole or any part of the property, shares, stocks securities, estates, rights or undertakings of the Company, real, chattel real or personal, movable or immovable, either in whole or in part, upon whatever terms and whatever consideration the Company shall think fit.
- (k) To take part in the management, supervision, or control of the business or operations of any company or undertaking, and for that purpose to appoint and

remunerate any directors, accountants, or other experts or agents to act as consultants, supervisors and agents of other companies or undertakings and to provide managerial, advisory, technical, design, purchasing and selling services.

- (l) To make, draw, accept, endorse, negotiate, issue, execute, discount and otherwise deal with bills of exchange, promissory notes, letters of credit, circular notes, and other negotiable or transferable instruments.
- (m) To redeem, purchase, or otherwise acquire in any manner permitted by law and on such terms and in such manner as the Company may think fit any shares in the Company's capital.
- (n) To guarantee, support or secure whether by personal covenant or by mortgaging or charging all or any part of the undertaking, property and assets (present and future) and uncalled capital of the Company or by both such methods the performance of the obligations of, and the repayment or payment of the principal amounts of and the premiums, interest and dividends on any security of any person, firm or company including (without prejudice to the generality of the foregoing) any company which is for the time being the Company's holding company or subsidiary as defined by Section 155 of the Companies Act 1963 or another subsidiary as defined by the said Section of the Company's holding company or otherwise associated with the Company in business notwithstanding the fact that the company may not receive any consideration, advantage or benefit, direct or indirect from entering into such guarantee or other arrangement or transaction contemplated herein.
- (o) To lend the funds of the Company with or without security and at interest or free of interest and on such and conditions as the directors shall from time to time determine.
- (p) To raise or borrow or secure the payment of money in such manner and on such terms as the directors may deem expedient whether or not by the issue of bonds, debentures or debenture stock, perpetual or redeemable, or by mortgage, charge, lien or pledge upon the whole or any part of the undertaking, property, assets and rights of the Company, present or future, including its uncalled capital and generally in any other manner as the directors shall from time to time determine and to enter into or issue interest and currency hedging and swap agreements, forward rate agreements, interest and currency futures or options and other forms of financial instruments, and to purchase, redeem or pay off any of the debentures, debenture stock or other securities may be issued at a discount, premium or otherwise, and with any special privileges as to redemption, surrender, transfer, drawings, allotments of shares, attending and voting at general meetings of the Company, appointment of directors and otherwise.
- (q) To accumulate capital for any of the purposes of the Company, and to appropriate any of the Company's assets to specific purposes, either conditionally or unconditionally, and to admit any class or section of those who have any dealings with the Company to any share in the profits thereof or in the profits of any

particular branch of the Company's business or to any other special rights, privileges, advantages or benefits.

- (r) To reduce the share capital of the Company in any manner permitted by law.
- (s) To make gifts or grant bonuses to officers or other persons who are or have been in the employment of the Company and to allow any such persons to have the use and enjoyment of such property, chattels or other assets belonging to the Company upon such terms as the Company shall think fit.
- (t) To establish and maintain or procure the establishment and maintenance of any pension or superannuation fund (whether contributory or otherwise) for the benefit of and to give or procure the giving of donations, gratuities, pensions, annuities, allowances, emoluments or charitable aid to any persons who are or were at any time in the employment or service of the Company or any of its predecessors in business, or of any company which is a subsidiary of the Company or who may be or have been directors or officers of the Company, or of any such other company as aforesaid, or any persons in whose welfare the Company or any such other company as aforesaid may be interested and the wives, widows, children, relatives and dependants of any such persons and to make payments towards insurance and assurance and to form and contribute to provident and benefit funds for the benefit of such persons and to remunerate any person, firm or company rendering services to the Company, whether by cash payment, gratuities, pensions, annuities, allowances, emoluments or by the allotment of shares or securities of the Company credited as paid up in full or in part or otherwise.
- (u) To employ experts to investigate and examine into the conditions, prospects, value, character and circumstances of any business concerns, undertakings, assets, property or rights.
- (v) To insure the life of any person who may in the opinion of the Company, be of value to the Company, as having or holding for the Company interests, goodwill, or influence or otherwise and to pay premiums on such insurance.
- (w) To distribute either upon a distribution of assets or division of profits among the Members of the Company in kind any property of the Company, and in particular any shares, debentures or securities of other companies belonging to the Company or of which the Company may have the power of disposing.
- (x) To do and carry out all or any of the foregoing objects in any part of the world and either as principals, agents, contractors, trustees or otherwise, and either by or through agents, trustees or otherwise and either alone or in partnership or in conjunction with any other company, firm or person, provided that nothing herein contained shall empower the Company to carry on the businesses of insurance.
- (y) To apply for, purchase or otherwise acquire any patents, brevets d'invention, licences, trade marks, industrial designs, know-how, concessions and other forms of intellectual property rights and the like conferring any exclusive or non-exclusive or limited or contingent rights to use, or any secret or other information

as to any invention or process of the Company or the acquisition of which may seem calculated directly or indirectly to benefit the Company, and to use, exercise, develop, or grant licences in respect of, or otherwise turn to account the property, rights or information so acquired.

- (z) To enter into partnership or into any arrangement for sharing profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person or company carrying on engaged in or about to carry on or engage in any business or transaction which the is authorised to carry on or engage in or any business or transaction capable of being conducted so as directly or indirectly to benefit the Company.
- (aa) To acquire and undertake the whole or any part of the undertaking, business, property and liabilities of any person or company carrying on any business which the Company is authorised to carry on or which is capable of being conducted so as to benefit the Company directly or indirectly or which is possessed of assets suitable for the purposes of the Company.
- (bb) To adopt such means of making known the Company and its products and services as may seem expedient.
- (cc) To acquire and carry on any business carried on by subsidiary or a holding company of the Company or another subsidiary of a holding company of the Company.
- (dd) To promote any company or companies for the purpose of acquiring an or any of the property and liabilities of this Company or for any other purpose which may seem directly or indirectly calculated to benefit this Company.
- (ee) To amalgamate with, merge with or otherwise become part of or associated with any other company or association in any manner permitted by law.

And it is hereby declared that the word "company" in this clause, except where used in reference to this Company, shall be deemed to include any person, partnership or other body of persons whether incorporated or not incorporated and whether domiciled in the State or elsewhere and that the objects of the Company as specified in each of the foregoing paragraphs of this clause shall be separate and distinct objects and shall not be in anyway limited or restricted by reference to or inference from the terms of any other paragraph or the name of the Company.

3. The liability of the members is limited.
4. The share capital of the Company is US\$10,000,000 divided into 16,000,000 A Ordinary Shares of US\$0.25 each and 24,000,000 B Ordinary Shares of US\$0.25 each.

We, the several persons whose names, addresses and descriptions are subscribed, wish to be formed into a Company in pursuance of this Memorandum of Association and we agree to take the number of shares in the Company set opposite our respective names.

NAMES, ADDRESSES AND DESCRIPTION OF SUBSCRIBERS	NUMBER OF SHARES TAKEN BY EACH SUBSCRIBER
EPPERLY LIMITED Per Secretary -- John Feehan 1 Stokes Place St Stephens Green Dublin 2 Limited Liability Company	ONE
TOTAL NUMBER OF SHARES TAKEN UP	ONE

Dated this day of 2001

Witness to the above signature:

Annette Kavanagh
1 Stokes Place
St Stephens Green
Dublin 2

Secretarial Assistant

Amblem GoDaddy.com

Christine N. Jones
Direktor pravnog sektora
cjones@godaddy.com

14455 N. Hayden Road
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260

D 480.505.8812
F 480.624.2547

6. decembar 2007.

Vlada Crne Gore
Ulica Jovana Tomaševića bb
81000 Podgorica
Crna Gora

Savjet za ".me" domen
2. sprat, kancelarija br. 271
Ovlašćeni službenik: Tamara Milić

Predmet: Lice ovlašćeno da potpisuje Go Daddy Group. Inc.

Poštovana g-đo Milić,

Ja sam Direktor pravnog sektora i Sekretar kompanije Go Daddy Group, Inc. Molim vas da ovo pismo prihvatite kao zvaničnu potvrdu da je g-din Tim Ruiz ovlašćeni zastupnik GoDaddy.com, Inc. I da je propisno ovlašćen da potpisuje dokumente i druge instrumente u ime i za račun DoDaddy.com, Inc.


Ukoliko su vam potrebne dalje informacije ili ovlašćenja, slobodno mi se obratite.

Srdačan pozdrav,
GODADDY.COM, INC.
(svojeručan potpis)
Christine N. Jones
Direktor pravnog sektora i
Sekretar kompanije

Cc: g-din Tim Ruiz

Ja, Jelena Pralas, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Odlukom Ministarstva pravde Br. 01-438/00 ovim potpisom potvrđujem da je ovaj prevod vjerni prevod originalnog dokumenta izdatog na engleskom jeziku.

No. 311207
Podgorica, 11.12.2007.



Jelena Pralas



Christine N. Jones
General Counsel
cjones@godaddy.com

14455 N. Hayden Road
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260

D 480.505.8812
F 480.624.2546

6 December 2007

Government of Montenegro
Ul. Jovana Tomaševića bb
81000 Podgorica
Montenegro

Council for the administration of ".me" Domain
2nd floor, Office No. 271
Authorized officer: Tamara Milić

Re: Authorized Signatory for the Go Daddy Group, Inc.

Respected Ms. Milić:

I am General Counsel and Corporate Secretary for the Go Daddy Group, Inc. Please consider this letter official acknowledgement that Mr. Tim Ruiz is an authorized agent of GoDaddy.com, Inc. and is duly authorized to execute documents and signatures for and on behalf of GoDaddy.com, Inc.

If you require further authorization, please contact me directly.

Very truly yours,

GODADDY.COM, INC.

Christine N. Jones
General Counsel and
Corporate Secretary

Cc: Mr. Tim Ruiz

Na osnovu člana 71, 73 & 74 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG, broj 6/02 i 17/07), te shodno odredbama Odluke o osnivanju i Statuta Društva, osnivač DOO "Domen" Društva za proizvodnju, promet i usluge- Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), dana 04.02.2008. godine, i to društvo DOO "ME-NET" Društvo za proizvodnju, promet i usluge- Podgorica (u daljem tekstu: sadašnji osnivač) koga predstavlja Oleg Obradović i društvo "GoDaddy.Com.Inc" registrovano u SAD, koje po specijalnom punomoćju predstavlja Timothy Ruiz, i društvo „Afilias Limited“ registrovano u Irskoj, koje po specijalnom punomoćju predstavlja Scott Hemphill (u daljem tekstu zajedno: novi osnivači) zaključuju sledeći:

UGOVOR

O PRENOSU OSNIVAČKOG UDJELA U DRUŠTVU

Član 1.

Sadašnji osnivač Društva, DOO "ME-NET" Podgorica sa vlasničkim učešćem u Društvu od 100%, nominalne vrijednosti od 1,00 EUR, saglasan je da se izvrši prenos odnosno prodaju dijela osnivačkog udjela kojeg ima u Društvu, i to na sledeći način :

1. 38,35% osnivačkog udjela koji ima u Društvu, nominalne vrijednosti od 0,3835 EUR, DOO "ME-NET" Podgorica, prodaje novom osnivaču Društva, "GoDaddy.Com.Inc", i to za prodajnu cijenu od 1,00 EUR, i
2. 36,85% osnivačkog udjela koji ima u Društvu, nominalne vrijednosti od 0,3685 EUR, DOO "ME-NET" Podgorica, prodaje novom osnivaču Društva, "Afilias Limited", i to za prodajnu cijenu od 1,00 EUR.

Član 2.

Nakon prenosa udjela, u skladu sa ovim Ugovorom, osnivači DOO „Domen“ Društva za proizvodnju, promet i usluge Podgorica, biće :

1. DOO "ME-NET" Društvo za proizvodnju, promet i usluge- Podgorica, sa proporcionalnim vlasničkim učešćem u Društvu od 24,80%, u nominalnoj vrijednosti od 0,2480 EUR,
2. "GoDaddy.Com.Inc", sa proporcionalnim vlasničkim učešćem u Društvu od 38,35%, u nominalnoj vrijednosti od 0,3835 EUR, i
3. "Afilias Limited", sa proporcionalnim vlasničkim učešćem u Društvu od 36,85%, u nominalnoj vrijednosti od 0,3685 EUR.

Osnivači, tj. vlasnici Društva upravljaju Društvom u skladu sa Statutom.

Član 3.

Prenos udijela u Društvu će proizvoditi pravno dejstvo nakon upisa prenosa udijela u knjigu članova Društva, odnosno nakon okončanja postupka o prenosu udijela kod nadležnog CRPS-a Podgorica.

Član 4.

Novi osnivači Društva stupaju na mjesto osnivača Društva sa pravima i obavezama u Društvu, kako je to regulisano aktima Društva i pozitivnim propisima.

Član 5.

Ukoliko se Ugovor o Agentu registracije domena ".me" između Društva i Vlade Crne Gore ("Ugovor o Agentu registracije") produži, dogovoreno je da će DOO ME-net imati pravo da na dan produženja Ugovora o Agentu registracije, ali ne prije isteka 5 godina od dana važenja Ugovora o Agentu registracije, povрати udio od ukupno 3,2% vlasničkog udjela u Društvu, od GoDaddy.coma, Inc i Afilijs Limiteda (što će povećati vlasnički udio DOO ME-neta u Društvu na 28%),. Ukupna kupovna cijena za pribavljanje tog udjela od 3,2% će biti 1,00 €. 51% od tog 3,2% vlasničkog udjela (odnosno 1,63% za 0,51€) će se otkupiti od GoDaddy.coma, Inc., a 49% od tog 3,2% vlasničkog udjela (odnosno 1,57% za 0,49€) će se otkupiti od Afilijs Limiteda pod utvrđenim uslovima.

Član 6.

O izvršenju ovog Ugovora staraće se Izvršni direktor Društva.

Član 7.

U slučaju spora, koji nastane po ovom ugovoru nadležan je sud u Podgorici.

Član 8.


Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 primjeraka, od kojih svaka od ugovornih strana zadržava 2.

U Podgorici, dana 04.02.2008. godine

SADAŠNJI OSNIVAČ:

DOO "ME-NET" Podgorica


koje predstavlja Oleg Obradović



NOVI OSNIVAČI:


"GoDaddy.Com.Inc", SAD

koje predstavlja Timothy Ruiz



„Afilijs Limited“, Irska

koje predstavlja Scott Hemphill



Go Daddy.com (logo)

07.02.2008

Predmet: Ovlasceni potpisnik za GoDaddy.com, Inc.

Onome na koga se moze odnositi:

Ja sam Glavni Izvršni direktor i osnivač GoDaddy.com i njen jedini akcionar. Ovim pismom potvrđujem da su priloženi Ugovor o osnivanju i zabiljeske o istorijatu promjena imena istinite, a kopije tačne, kao i da ova dokumenta daju detalje o mom statusu kao jedinog akcionara.

Molim da ovo pismo shvatite kao službenu potvrdu da G-din Timothy Ruiz ima ovlaštenje da potpisuje i preuzima obaveze GoDaddy.com, Inc. I The Go Daddy Group, Inc. kao moj opunomoćenik i agent.

Ukoliko budete zahtijevali dalja ovlaštenja, molim da me direktno kontaktirate.

S poštovanjem,

GODADY.COM, INC.

(potpis)

Robert R. Parsons
CEO i osnivač

Data zakletva u mom prisustvu
dana 07.02.2008

(pecat javnog notara)

(potpis)

Javni Notar

14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, 480-505-8800, Fax 480-505-8844

Ja, Ljiljana Dragicevic, stalni sudski tumač za engleski jezik, ovlaštena Odlukom Ministarstva Pravde broj 03-1741/96 potvrđujem da je ovaj prevod identican originalnom dokumentu izdatom na engleskom jeziku.



Ured za registraciju kompanija - Irska

Print podataka o kompaniji

Kompanija 338901 AFILIAS LIMITED

Prethodno(a) ime(na)

Registrovano sjediste: First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin

Tip: Privatna kompanija sa ogranicenom odgovornoscju

Datum osnivanja: 13.02.2001

Poslednji godisnji povrat: 30.09.2007

Aktivnost: redovna

Datum narednog godisnjeg povrata: 30.09.2008

Datum odredjenja aktivnosti: 13.02.2001

Datum isteka obveznica: 17.04.2009

Nema tuzbi podnijetih protiv navedene kompanije

Broj tuzbi: 0

Posebna poruka direktora:

Molimo vas da imate u vidu da informacije u ovom printu, koje se odnose na direktore i sekretara ove kompanije mogu biti nepotpune ili nemodifikovane, jer moze biti neregistrovanih dokumenata koji mogu uticati na stanje. Molimo vas da pogledate listu Dokumentata dolje i ako je neophodno provjerite u arhivi i fotografijama kompanije najnovije podatke o sluzbenim/ovlascenim licima kompanije. Ako je ovaj print prazan u polju detalja o sluzbenim/ovlascenim licima kompanije, molimo da pogledate dokumenta registrovane Nove Kompanije.

Robert Frederick Connelly
17300e
17th Street

Direktor

Kenyon Stubbs

Direktor

Moshe Fogel

Direktor

Henry Lubsen

Direktor

Jonathan Mark Robinson

[REDACTED]

Direktor



Thomas Morz

[REDACTED]

Direktor

Germany

Philipp Grabensee

[REDACTED]

Direktor

Scott Hemphill

[REDACTED]

Direktor

Michael Heller

[REDACTED]

Direktor

Germany

Sekretar kompanije

Wilton Secretarial limited

[REDACTED]

Sekretar

Steven Pack

[REDACTED]

Pomocnik sekretara

*Ja, Ljiljana Dragicevic, stalni sudski tumac za engleski jezik, ovlasцена Odlukom Ministarstva
Pravde broj 03-1741/96 potvrđujem da je ovaj prevod identican originalnom dokumentu
izdatom na engleskom jeziku.*



07.01.2008

Komisija za kompanije - Arizona

Upit o kompaniji

Broj arhiva: -0796928-7

Ime kompanije: GODADDY.COM, INC.

Domaca adresa

% SEKTOR RACUNOVODSTVA

14455 N HAYDEN RD #219

SCOTTSDALE, AZ 85260

Agentske statutarne informacije

Ime agenta: BARB RECHTERMAN

Fizicka/postanska adresa agenta:

14455 N HAYDEN RD #219

SCOTTSDALE, AZ 85260

Status agenta: Licenciran 08/16/2000

Poslednja modifikacija podataka o agentu: 02/26/2007

Dodatne informacije o kompaniji

Tip aktivnosti: POSLOVNI

Tip posla: TEHNOLOGIJA (KOMPJUTERI)

Datum osnivanja: 01/13/1997

Rok vaznosti rada kompanije: STALNI

Sjediste: ARIZONA

Drzava: MARICOPA

Datum izdavanja licence: 01/20/1997

Originalni datum objavljivanja: 03/11/1997

Informacije o sluzbenim/ovlascenim licima

ROBERT R PARSONS

PRESIDENT

14455 N HAYDEN RD #219

SCOTTSDALE, AZ 85260

Datum pocetka sluzbe: 01/13/1997

Poslednja izmjena: 02/26/2007

CHRISTINE JONES

SECRETARY


14455 N HAYDEN RD #219

SCOTTSDALE, AZ 85260

Datum pocetka sluzbe: 03/01/2007

Poslednja izmjena: 01/10/2008

Ja, Ljiljana Dragicevic, stalni sudski tumac za engleski jezik, ovlascena Odlukom Ministarstva Pravde broj 03-1741/96 potvrđujem da je ovaj prevod identican originalnom dokumentu izdatom na engleskom jeziku.



PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje Oleg Obradović iz [REDACTED] da može u ime preduzeća DOO, „ME-NET” iz Podgorice, potpisati Ugovor o prodaji dijela udjela preduzeća DOO, „ME-NET”, preduzećima: „GODADDY.COM.INC.” iz Arizone, SAD i preduzeću „AFILIAS LIMITED” iz Dablina, Irska.


Vlastodavci:

Željko Drašković






Predrag Lešić



Gordana Drašković



Podgorica, 01.02.2008.god.

On 09/27/2000

00-3216 - CY

ГРИСДО

ACKNOWLEDGMENTS

СВОЈ ПОТНИЦ АЗ

10204

1000

#CT: 100-100000

Tercera de L.

БОЖИШТЕНА,

174 в Георгиевск

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Гр. 000-0100/16

De-12

Преторучено дана

Број:

See Appendixes

2005-2006

ADVOKAT
Nikola Martinovic
Podgorica, ul. Jovana Tomasevica, br.13, tel.067/616-090; 081-202-616;
081-202-617; 081-202-618; fax 081-202-615;
e-mail: mnikola@cg.yu

PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje advokat NIKOLA MARTINOVIĆ, advokatske
[REDACTED]
sastoji u promjeni osnivačke strukture u preduzeću DOO "DOMEN"
Podgorica.

Vlastodavci,

DOO „ME-NET” Podgorica

GODADDY.COM INC, SAD

AFILIAS LIMITED, Irska



Podgorica, 07.02.2008.god.